



**GREEN HOME**  
act green



**ZELENA AKCIJA**  
FRIENDS OF THE EARTH CROATIA

## Informisanje i ukljucivanje građana za brže integracije

Podgorica (MINA) – 28.septembar 2016.godine

Znacaj informisanja i ucesca gradjana u procesu usklađivanja i evropskih tekovina u oblasti životne sredine jedan je od osnovnih temelja koji garantuje kvalitetnu primjenu i brze integracije, ocijenjeno je iz nevladine organizacije Grin houm /Green home/.

Izvrsna direktorica, Grin houma, Natasa Kovacevic ocijenila je da gradjani nijesu adekvatno informisani kakve promjene u drustvu nastupaju preuzimanjem obaveza, sto u krajnjem komplikuje i usporava proces integracija.

"Znacaj informisanja i ucesca gradjana u procesu usklađivanja i evropskih tekovina u oblasti životne sredine je jedan od osnovnih temelja koji garantuje kvalitetnu primjenu i brze integracije, posebno kada je riječ o obimnoj i slozenoj normativnoj konstrukciji kao što je to u oblasti životne sredine", kazala je Kovacevic agenciji MINA.

Prema njenim rijećima, trenutni proces usklađivanja je u najvećoj mjeri fokusiran na usklađivanje crnogorskog zakonodavstva sa evropskim, dok se u skromnom obimu radi na uspostavljanju struktura i stvaranju osnovnih uslova za njihovu primjenu.

"Kada je riječ o ulozi i ucescu sire crnogorske javnosti, u predpristupnom procesu, njihov aktivni angazman nazalost nije na zadovoljavajućem nivou. U tom smislu zelim odvojiti dva medusobno povezana pitanja koja su od ključne važnosti za sprovodjenje i dugorocno sagledavanje posljedica preuzetih obaveza a to su - transparentnost i utvrđivanje prelaznih perioda", rekla je Kovacevic.

Prema njenim rijećima, dosadasnji angazman građana, pa cak i organizacija civilnog drustva u pretpriistupnom procesu za poglavlje 27 je pokazao da ne postoji dovoljno drustveno prilagodjenih informacija o obvezama koje Crna Gora preuzima.

"Iako su organizacije civilnog drustva (OCD) u malom broju dio pregovaracke radne grupe, one su onemogucene da efektivno preuzmu svoju ulogu, uslijed nekoliko problema, kao što je normativno nejasna pozicija OCD, nedefinisane ili neprecizno definisane procedure, kapaciteti OCD da daju efektivan doprinos, kapaciteti organa državne uprave da organizuju transparentan proces itd", smatra Kovacevic.

Prema njenim rijećima, ocigledne su posljedice iz ovakvog procesa, koje se ogledaju u nedostatku podrske javnosti, definisanju nepovoljnih ili nerealnih prelaznih rokova i dalje formiranju nepovoljnih pregovarackih pozicija za Crnu Goru.

Ona je kazala da je trenuto u izradi formiranje pregovarackih pozicija za Crnu Goru, sto je, ocijenila je ona, jedno od ključnih pitanja u koje bi se trebala ukljuciti sva domaća laicka i strucna javnost.



The Project "Capacity Building for Better Environment in Montenegro" is funded by the European Union.

"Ovaj dokument daje odgovore na pitanja kao sto su – da li su nam potrebni prelazni rokovi za odredjene grupe propisa, kao na primjer iz oblasti industrijskog zagadjenja, upravljanja vodama, upravljanja otpadom, na koji vremenski period i na koji nacin ce najprije i najkvalitetnije se primjeniti dati propisi", pojasnila je Kovacevic.

Kako je rekla, izrada tog dokumenta proglašena je tajnom.

"Nijesu sprovedene javne konsultacije za zainteresovanim stranama i građanima na nivou ozbiljnosti koje ovo pitanje zahtijeva niti je radjena detaljna analiza efekata zakona, kao izvora mogucih problema u postupku pregovaranja odnosno u odlozenoj primjeni propisa", precizirala je Kovacevic.

Ona je kazala da postojeći normativni okvir u Crnoj Gori ne obezbjedjuje dovoljno transparentnosti za razlicite faze procesa pregovaranja, posebno kod formulisanja politika, izradu platformi za medjunarodne susrete, ratifikaciju medjunarodnih ugovora, transpozicije propisa i tako dalje.

Prema njenim rjecima, nadlezne institucije moraju uloziti dodatne napore u konsultacijama i otvoriti prostor za dijalog koji bi priblizio građanima razumijevanje novih nacija ponasanja, osiguravanju javnog interesa i koje bi dovelo do prakticnih rjesenja kada je u pitanju sprovodjenje pravnih tekovina EU.

"Potrebno je da se pravno uredi pitanje mogucnosti pristupa dokumentima koji nastaju u pregovarackom procesu ili se na drugi nacin odnose na njega. Procjenjuje se da bez preciznog definisanja koja vrsta dokumenata i na koji nacin ce biti dostupna javnosti, nije moguce potpuno ukljucivanje organizacija civilnog drustva u ovaj proces, zbog cega se predlaze izrada posebnog propisa koji bi regulisao ova pitanja", rekla je Kovacevic.

Ona je dodala da su transponovani propisi slabo ili cesto neprimjenjivi, uslijed nedostatka podzakonskih akata, koji bi precizirali primjenu odredjene pravne tekovine ili dovoljne integracije u druge sektorske politike.

"Dokle god ne postoje adekvatni mehanizmi kontrole sa uporistem u detaljno preciziranim zakonskim rjesenjima, primjenjivost transponovanih propisa nece biti obezbijedjena, a negativni efekti posebno vidljivi na lokalnom nivou. Gotovo u svakoj podoblasti potrebno je obezbijediti znacajno unapredjenje kadrovskih kapaciteta, jasniju podjelu nadleznosti, kao i finansijsku i ljudsku podrsku za sprovodjenje kvalitetnog monitoringa i kontrole", smatra Kovacevic.

Ona je rekla da je u Crnoj Gori trenutno angazovano sedam ekoloskih inspektora zaduzenih za nadzor nad sprovodenjem propisa u oblasti životne sredine, dva inspektora za vode i deset inspektora za sumarstvo, sto su uz nedostatak vozila i sredstava za rad gotovo nepostojeci kapaciteti.





"Posebnu paznju treba posvetiti zloupotrebama koje su omogucene kroz nedoslijednu i nesvrshodnu primjenu strateske i procjene uticaja na zivotnu sredinu, koje omogucavaju trajne devastacije i nesagledive posljedice u prostoru za zivotnu sredinu i biodiverzitet, a one ne zaobilaze cak ni zasticena ili podrucja koja ce sutra biti dio ekoloske mreze NATURA 2000", ukazala je Kovacevic.

Prema njenim rjecima, integrисани pristup zastite zivotne sredine u drugim sektorskim politikama se nalazi na nedovoljnem nivou, posebno kada je rijec o sektorima energetike i gradnje.

"Ogroman problem nastaje kroz ulazne podatke o biodiverzitetu ili zivotnoj sredini u procesu planiranja, koji su veoma cesto zastarjeli, ne postoje uopste ili ne oslikavaju pravo stanje na terenu", zaklјucila je Kovacevic.

*Tekst je dio projekta "Jacanje kapaciteta za bolju zivotnu sredinu u Crnoj Gori" koji realizuje nevladina organizacija Green Home, a koji finansira Evropska unija kroz predpristupnu IPA podršku.*



The Project "Capacity Building for Better Environment in Montenegro" is funded by the European Union.



**GREEN HOME**  
act green



**ZELENA AKCIJA**  
FRIENDS OF THE EARTH CROATIA

